

# t11\_projdes1

(TMdF9zo7CpErNUj3yyx4ooGT1aX3h3nDr5T)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_collsp : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_collsp : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_collsp : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_anproj\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_anproj\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_anproj\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_collsp : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_collsp : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_projdes1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_collsp X0) \wedge ((v3\_collsp X0) \wedge \\
& ((v4\_collsp X0) \wedge ((v2\_anproj\_2 X0) \wedge ((v3\_anproj\_2 X0) \wedge ((\neg v7\_anproj\_2 \\
& X0) \wedge (l1\_collsp X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
& (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4. (m1\_subset\_1 X4 \\
& (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X5. (m1\_subset\_1 X5 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X6. (m1\_subset\_1 X6 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X7. (m1\_subset\_1 \\
& X7 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (((r1\_projdes1 X0 X1 X2 X3 X4) \wedge ((r1\_projdes1 \\
& X0 X1 X2 X3 X5) \wedge ((r1\_projdes1 X0 X1 X2 X3 X6) \wedge (r1\_projdes1 X0 X1 X2 \\
& X3 X7)))) \Rightarrow ((r1\_collsp X0 X1 X2 X3) \vee (r1\_projdes1 X0 X4 X5 X6 X7))))))))) \\
& \hspace{15em} (1)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_collsp X0) \wedge ((v3\_collsp X0) \wedge \\
& ((v4\_collsp X0) \wedge ((v2\_anproj\_2 X0) \wedge ((v3\_anproj\_2 X0) \wedge ((\neg v7\_anproj\_2 \\
& X0) \wedge (l1\_collsp X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
& (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4. (m1\_subset\_1 X4 \\
& (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r1\_projdes1 X0 X1 X2 X3 X4) \Leftrightarrow (\exists X5. (m1\_subset\_1 \\
& X5 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge ((r1\_collsp X0 X1 X2 X5) \wedge (r1\_collsp X0 X3 X4 \\
& X5))))))))) \\
& \hspace{15em} (2)
\end{aligned}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_collsp X0) \wedge ((v3\_collsp X0) \wedge \\ & ((v4\_collsp X0) \wedge ((v2\_anproj\_2 X0) \wedge ((v3\_anproj\_2 X0) \wedge ((\neg v7\_anproj\_2 \\ & X0) \wedge (l1\_collsp X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1 X4 \\ & (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X5.(m1\_subset\_1 X5 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow \\ & (\forall X6.(m1\_subset\_1 X6 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X7.(m1\_subset\_1 \\ & X7 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\neg(\neg r1\_collsp X0 X1 X2 X3) \wedge ((r1\_projdes1 \\ & X0 X1 X2 X3 X4) \wedge ((r1\_projdes1 X0 X1 X2 X3 X5) \wedge ((r1\_projdes1 X0 X1 X2 \\ & X3 X6) \wedge ((r1\_projdes1 X0 X1 X2 X3 X7) \wedge (\forall X8.(m1\_subset\_1 X8 \\ & (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\neg(r1\_collsp X0 X4 X5 X8) \wedge (r1\_collsp X0 X6 X7 \\ & X8))))))))))))))))) \end{aligned}$$